

MILENKO MOMIĆ BACO
LAKTASI

Arhiv Bos. kraj. u R. Luka
PREPIS

AB

S J E Č A N J E

na mogu oca MOMICA MILANA i ustaničke dane u Laktašima (zaselak Lužani) i zadnji dolazak Milana Kelečevića

Rodjen sam u selu Laktašima 1925 godine. Moj otac Milan imao je 3 brata; Mikajila, Mirka i Stevu. Kao djete sjećam se oca i njegovog naprednog rada ne samo kao poljoprivrednika, nego i kao čovjeka oponcionera = pripadao je Zemljoradničkoj stranki. Sjećam se da je hapšen od žandara čini mi se 1937 godine, a razlog hapšenja je bio što su pronađeni neki letci. Znam da je to uglavnom bilo kod Dušana Milovanovića. Neznam čiji su letci bili, vjerojatno Zemljoradničke stranke, jer je tada došao Branko Čubrilević kod ovog Milovanovića. Žandari su pored oca oterali Milovanovića i još nekih ljudi, ali neznam kojih. Znam da su žandari pretresli čitavu kuću i nisu ništa našli, a otac je kada je video žandare da dolaze je iznio iz kuće pištolj i letke i sakrio u slamu.

Drugi put su oca hapsili 1939 godine, opet radi pripadnosti ~~Zemljoradničkoj stranki~~ oponiciji. U zatvoru je bio jednom 8, a drugi put 15 dana. Za predratni period znam još i to da je iz B. Luke došao neki službenik Banske uprave Uzeir Biser i da je oca i njegovu braću upućivao na napredniju poljoprivredu pa je dao ideju i materijalnu pomoć za podizanje djubrenjsaka i silosa, tako da su otac i još jedan brat izgradili silose, a drugi djubrenjake. Proizvodili smo pored žitarica, voće, naročito grožđje i bestan, a bavili smo se i stočarstvom. Sjećam se da je otac negdje pred rat, da li 1938 ili 1939 g. dobio prvu nagradu na poljoprivrednoj izložbi u Banja Luci. Za uhranjenog rasnog bika (18 mjeseci 500 kg.). Na toj izložbi je bio neki Safner iz Graca, koji je poslije izložbe došao našoj kući, kupio od oca bika i odvezao ga u Grac. Znam da je za nagradu otac dobio centrifugu za preradu mlijeka i izradu putera, kante za prevoz mlijeka, kao i nekog sitnog inventara = pribora za mužu i za ostavljanje mlijeka.

Rat u aprilu mjesecu 1941. zatekao nas je sviju kod kuće. Otac je kao rezervista bio pozvan u rat i bio je u Banja Luci, edakle se nakon nekoliko dana vratio preko Kozare da bi na cesti izbjegao zarobljavanje. Mi smo bili izbjegli bojeći se borbe, u Zupu (na desnoj obali Vrbasa) pešto nam je kuća bila blizu ceste.

Ja sam za ustanak 1941 godine doznao prilično kasno, jer je otac te krije od mene. Vidio sam da se nešto spremi, ali nisam znao šta. Našoj kući dolazili su mnogi meni poznati, ali i nepoznati ljudi. Prve koje sam ja upoznao bili su: LJubo Getovac, Veljko Bundalo Crni i čini mi se Boško Kresojević. Otac me je tek u septembru 1941 godine upoznao sa ustankom i sa svim što se dogodilo i rekao mi da treba to da znam, ali da moram o svemu šutiti. Ti ljudi su došli preko dana. LJubo je imao krétki karabin, a drugi su imali šmajsere, pištolje i bombe. Otac je dao LJubi svoj dugački kaput da bi sakrio karabin. U toku noći otac je upregao konje u kola i odvezao ih u Miljeviće = mislim kod Marije Dukić i ostavio ih. Kad se otac vratio kući, oni su otkriveni i drugo jutro po njegovom povratku = došao je sam jedan od njih (neznam dali LJubo ili Veljko) i rekao: "Milane, mi smo otkriveni, možda su oni pobijeni". Međutim, oni su nakon nekoliko dana takođe došli i javili se ocu, tako da se grupa sastala u našoj kući, Ispričali su ocu da je došlo jedno djete i reklo im da idu žandari na konjima i da se sklone. Oni su se razbježali na razne strane.

Naša kuća bila je dugo vremena, zapravo sve do mog odsaka u partizane 1944 g. glavna veza između djela Kozare i Centralne Bosne. U našu kuću dolazili su svakodnevno = skoro svako večekuriri, ili pak rukovodioči koji su išli sa pratnjom. Često je to bilo i po 20 drugova. Sjećam se da je prvi put bio ŠOŠA 21.11.1941 u odlasku iz Kozare za u Centralnu Bosnu, a otac je išao u Mahovljane da ih sačeka na zakazanom mjestu. Te večeri došlo je 5 žandara (oružnika) u našu kuću. Otac je to primjetio kad je doveo Šošu i grupu od 20 partizana, odveo ih u kotar = u slamu = i tamo im je kasnije i večera odnešena. Tu ih je čekao Jovan Pejićinović kao da je ljuna veza, a tih sa njima sastali su se: Predrag Novković, Radomir Momić i ja. Tada sam vido prvi put toliku grupu naoružanih partizana.

Sjećam se pored kurira Veljke Bundala, Todor (neznam prezimena) Svetko Gligorić i drugih, sjećam se Brage Nemeta, Milana Radmane, a dolazili su još i drugi ali sam inima zaboravio. Jednom prilikom Šoša se zadržao oko nedelju dana u našoj kući.. Vraćao se iz Centralne Bosne i nije se mogao prebaciti u Kozaru, jer je cesta bila blokirana. Mi smo stalno metrili na cestu, stalno održavali vezi i čim smo vidili da se vojska udaljila javili smo preko veze, jedan do drugog da je cesta slobodna i Šoša i pratnja pre-

bacili su se preko ceste po danu, jer je uz samu cestu bila Davidovića šuma zvana Gaj.

Na održavanju ovakve veze koja je besprekorno funkcionala bilo je uključeno više drugova iz Laktaša. To su ; Jovan Pejčinović, Predrag Novković, Radomir Momić, Milorad Suručić, Ratko Momić, Branko Suručić i ja. Učestvovali su i moji stričevi najviše u materijalnoj pomoći.

Negdje u proljeće 1941 godine došao je Braco Nemet, doveo ga je onaj kurir Todor, zapravo on je išao da dovede Nemeta i sa njima je bilo još dva druga = neznam koja = nadsam siguran, možda Svetke Gligorić i Veljko Bundalo. Braco Nemet je u to vrijeme bio omladinski rukovodilac i trebao je da kod nas formira SKOJEVSKU grupu.

O formiranju grupe SKOJ-a Braco je sa nama obavio razgovor i otišao u Centralnu Bosnu, a po povratku je došao i u našem selu, zaselak Lužani formirao grupu SKOJ-a. Ja se sjećam da je na sastanku prilikom formiranja grupe prisustvovali i primljeni: Radomir Momić, Jovan Pejčinović i ja. Na sastanku je bio prisutan i Branko Suručić. Jednom smo išli na proslavu u Grbavce = čitava naša grupa = tražili smo propusnice od žandara da idemo u Slatinu i da ćemo tamo nećiti, jer idemo u nabavku pića. Krenuli smo i sastali se u Jakupovcima kod kuće Mile Injea sag 20 skojevaca iz Laktaša i Jakupovaca. Naša grupa se poslije omasovila.

Sve ovo se dogadjalo prije hapšenja moga oca Milana. On je uhapšen u julu mjesecu 1942 godine. Došlo je 5 žandara. Kosili smo ječam i otac je došao uzeo jedan par konja (imali smo 2 para konja) da ga odvezu u Banja Luku. Znam da je rekao "Neka me ovaj put odvezu u Banja Luku. Znam da me neće vratiti". On je od kuće došao sam u Miji vu bez pratnje žandara i rekao nam; "Ja bih sad mogao pobjeći, ali onda nema vas". On je uhapšen sam iz sela i Fićo Granić domobranski satnik iz Klašnica. Razlog hapšenja je bio što je četnicima došao u ruke plan o predaji satnije domobrana partizanima. Taj plan su napravili Fićo Granić i otac Milan i otac ga je predao Pejčinovićima. Neznam kako je došao u ruke četnika, a oni su ga predali Nijemcima. Kad je sastavilo oca i Fiću, otac ga nije odao, što mi je nakon rata sam Fićo potvrdio. Oca su zatvorili u "Grnu kuću", mučili i potom otpremili u logor Stara Gradiška, a potom u Jasenovac odakle se samo jednom javio.

Sjećam se mnogih detalja iz života moga oca. Bio je vrlo hrabar i gledajući sada, upušao se u nevjerojatne podvige. Jednom je Drago Popović početkom 1942. g. doveo 7 (sedam) domobrana koji su ostali cijeli dan kod nas i navečer ih otac odvezao saonicama do Pejčinovića mлина i dalje ih Jovan Pejčinović odveo. Ti domobrani su bili iz Bjelovara (jednog su zvali tenk) i čuo sam da su ih četnici poslije puča pobili.

Sjećam se jedne drugarice, mislim da je bila medicinska sestra koja je došla sa punim koferom sanitetskog materijala i otac je odvezao kolima do Vrbasa, a onda je preuzeo Pejčinović.

Za rad za pokret bili su angažovani i majka i sestre i mlađi brat. Otac je sve bio podredio NOP-u. Kad je otac oteran u zatvor ja sam sav njegov rad preuzeo na sebe uz pomoć gore pomenute grupe skojevaca, a otišao sam u partizane u julu 1944. godine pošto mi je prijetila opasnost za dalji opstansak u Laktašima. Hapšen sam nekoliko puta od cružnika iz Laktaša, ali me je uvijek spasavao iz zatvora oslobodjao komšija, Švabo, Todor Ševo, mislim da je bio Austrajjanac.

Po pričanju jednog preživjelog logoraša iz Jasenovca, Ljubice Vranješa iz Romanovaca, moj otac Milan je imao hrabro držanje u logoru i jednom prilikom prišao je organizaciji bjekstva iz logora. On je išao po logoru i govorio da treba najurišati na ustaše i bježati, jer će i tako izginuti. Prije nego se vratio u svoju baraku, odat je ustašama, ustaše su ga odmah svezali i istu noć ubili na skeli.

Prije hapšenja moga oca Milana, nekoliko puta je dolazio i Milan Kelečević, stolar iz Seferovaca sa nekoliko drugova. On je tako obavljao neke kurirske zadatke za druga sela. Njegova veza nije bila naša kuća, ali je on dolazio kada je išao sa Kozare, jer mu je moj otac bio ujak i znao je za sav očev rad i rad naše kuće.

Sjećam se jednom da su navečer u ljeto 1942. godine došle ustaše "crna legija" iz Mahovljana, tražili su Bošku Makivića i našli ga u našoj kući i oterali. Samo što su ustaše otišle došao je Milan Kelečević sa dvadesetak drugova i navili se oca. Otac je iznenadjeno pitao Milana; „Otkuda Ti? Kako se niste susreli sa ustašama? Oni su ovaj čas izišli iz kuće".

To je bilo poslednje vidjenje sa Milanom Kelečevićem. On i grupa su ednak stišli dalje. Neznam po kakvom su zadatku došli ni kuda su dalje stišli. Poslije sam doznao da je Milan izdvojio iz grupe i navratio kući u Seferovce, ali ga je neko (navedno iz Maglajana) prijavio poznatom ustaši Đumileviću i on je sa ustašama uhvatio ga kod kuće u Seferovcima. Bio je to vrlo hrabar i odvažan drug, neznam da li je bio član SKOJA, ali po svemu sudeći da je bio, jer je bio vrlo neustrašiv i stalno je dolazio u Lijevče sa Kozarcu po važnim zadacima.

Male je prostora da bi se mogli pobrojati mnogi podvizi moga oca Milana Momića, a mnogo tega se i zaboravilo. Činjenica je da je radio vrlo nesobično, do kraja edan ciljevima NOP-a i da je na tim zadacima dao i svoj život.

Laktaši, maja 1983.g.

Momić Milenko s.r.

Tekst prepisa sručnili:

1. Đorđević
2. Bata Armanbegović



O V J E R A T

Z A R H I V

Arhiv Boč. krstine B. Luka

ABK